

Društvo sa ograničenom odgovornošću  
"Otpadne vode"  
Broj 344  
Budva, 27.02. 2026 g.

**MAREX TECHNOLOGY DOO**  
Broj: 09-03  
Datum: 09.03. 2026 god.  
BEOGRAD

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca: „Otpadne vode” d.o.o. Budva**, sa sjedištem u Budvi, ulica Omladinskih brigada bb, PIB: 03304388, Broj računa: 530-54275-51, kod NLB banke AD Podgorica, koga zastupa Mladen Lakčević, v.d. izvršnog direktora (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudča: „Marex Technology” d.o.o. Beograd - Voždovac**, sa sjedištem u Beogradu, ulica Bože Jankovića 49, PIB: 112400496, IBAN: RS35265100000087068803, SWIFT: RZBSRSBG, Naziv banke: Raiffeisen banka AD Beograd, koga zastupa Aleksandar Dunder, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

### OSNOV UGOVORA:

Osnov ovog ugovora je nabavka roba - **Drobilica za pumpnu stanicu**, prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj: 2482/2 od 30.12.2025. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 2482/6 od 16.02.2026. godine i prema ponudi Dobavljača: „Marex Technology” d.o.o. Beograd - Voždovac, broj: 152236 od 05.02.2026. godine.

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka robe - Drobilica za pumpnu stanicu, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 2482/2 od 30.12.2025. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 2482/6 od 16.02.2026. godine i prema ponudi Dobavljača: „Marex Technology” d.o.o. Beograd - Voždovac, broj: 152236 od 05.02.2026. godine sa specifikacijom.

### II CIJENA, NAČIN I ROK PLAĆANJA

#### Član 2

Ukupna vrijednost ovog ugovora prema prihvaćenoj ponudi iznosi **52.900,00 €** bez PDV-a. PDV se ne obračunava za ovu nabavku robe.

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza, osiguranja prilikom transporta i unošenje robe u prostorije Naručioca i ostali troškovi isporuke do sjedišta Naručioca.

### **Član 3**

Naručilac se obavezuje da vrijednost izvršene isporuke robe po ovom ugovoru plati Dobavljaču kod Raiffeisen banke AD Beograd, IBAN: RS35265100000087068803, SWIFT: RZBSRSBG, virmanski, 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

### **III ROK I MJESTO IZVRŠENJA**

#### **Član 4**

Rok izvršenja ugovora: 130 dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca na adresi Ul. Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.

### **IV PRIMOPREDAJA**

#### **Član 5**

Dobavljač se obavezuje da robe iz ovog ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koja je sastavni dio ovog ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada stručno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koju je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača.

## **V UGOVORNA KAZNA**

### **Član 6**

U slučaju kašnjenja u isporuci predmetne robe kao i u slučaju kašnjenja u zamjeni neispravne robe ispravnom, Dobavljač je dužan platiti Naručiocu iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ovog ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora ovaj ugovor se smatra raskinutim.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Dobavljač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

## **VI GARANTNI ROK**

### **Član 7**

Garantni rok: 2 godine proizvođačke garancije. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njene isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom ponudom i ovim ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Dobavljača koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravne/oštećene robe ispravnom.

## **VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 8**

Dobavljač je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora koju Naručilac može aktivirati u slučaju da Dobavljač ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od roka izvršenja ugovora.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti.

## **VIII RASKID UGOVORA**

### **Član 9**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom i kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u isporuci predmetne robe.

Ukoliko Dobavljač i pored upozoravanja od strane Naručioca ne isporuči predmetnu robu u rokovima i na način predviđen ugovorom Naručilac ima pravo da raskine ugovor.

## **IX PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 10**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## **X ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 11**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

## **XI PRIMJENA PROPISA**

### **Član 12**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## **XII SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 13**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovoga ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Sve sporove koji nastanu u vezi ovoga ugovora rješavaće nadležni sud.

## **XIII PRIMJERCIM UGOVORA**

### **Član 14**

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

#### **NARUČILAC**

**Mladen Lakčević,**

**v.d. izvršnog direktora**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Lakčević", written over a horizontal line.

#### **DOBAVLJAČ**

**Aleksandar Dunder,**

**izvršni direktor**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Dunder", written across a horizontal line.